

Area	Well	Sample	Conifer	Cycad	Gymnosperm	Xerophyte	Lycopsid	Bryophyte	Fern	Algae	Ostracod	Dinocyst	Foram	Acritarch
NW	14/10-1	2001										2		
NW	14/10-1	2002			2		1		4				2	
NW	14/15-1	101										3	1	
NW	14/15-1	102			1							2		
NW	14/15-1	103			2	1		1				3		
NW	15/06-1	1904	1						1					
NW	15/06-1	1905	1		1				1					
NW	15/06-1	1906	1		1				1					
NW	15/06-1	1907							1	1				
NW	15/06-1	1908			1				1	1				
NW	15/11-1	7001			3	2	1		1					
NW	15/12-1	201			2			1	2		1	1	1	
NW	15/12-1	202							1		2			
NW	15/13-1	301			3	1		1	3					
NW	15/16-2Z	6502					1		2				1	
NW	15/16-3	6601			2	1			3			1		
NW	15/16-4A	6701	1	1	2				1					
NW	15/16-4A	6702	1						2					
NW	15/16-4A	6703							1					
NW	15/16-4A	6704					1		1					
NW	15/16-4A	6705	1		1	1	1		5			1		
NW	15/16-4A	6706			1	1	1		2					
NW	15/16b-17	6801	1		3				1			2		
NW	15/16b-20	6901	1											
NW	15/17-10	401			1				2	1				
NW	15/17-11	5501			2			1	2					
NW	15/17-12	5601			1									
NW	15/17-16	5701	1		2			1	1					
NW	15/17-21	5801			2	1			2					
NW	15/17-25	5901	1		2		1	1	3					
NW	15/18-2	601			1				1					
NW	15/18-2	602			3				1	1				
NW	15/18b-3	701			2				2	1				
NW	15/19-1	2101			2				3					
NW	15/19-2	2901	1		2				1					
NW	15/21-1	801		1	2	1	1	1	6					
NW	15/21-1	802		1	3	1	1	1	6					
NW	15/21-1	803			2		3		1					
NW	15/21-4	6101			3	1	1	2	3	1				
NW	15/21-6	6201		1	2	1			1					
NW	15/21a-7	6301	1		3				4					
NW	15/23a-12	6001			1				1					

Area	Well	Sample	Conifer	Cycad	Gymnosperm	Xerophyte	Lycopsid	Bryophyte	Fern	Algae	Ostracod	Dinocyst	Foram	Acritarch
NW	15/24-1	2201	1		3	1			2					
NW	15/24-1	2202	1		2	1			2					
NE	16/17-6	5003	1	1	3	1	2	2	5					
NE	16/17-9	5101	1		2		1	2	5					
NE	16/17-12	5201	1						2			4		
NE	16/17-12	5202	1		2				3			2		
NE	16/18-1	4903	1		3		1	1	2					
NE	16/22-2	4701			2		1	1	4					1
NE	16/23-2	1501			1			1	4					
NE	16/23-3	1401			3				1					
NE	16/23-3	1402										5		
NE	16/23-4	4802	1		2	1	1		2					
NE	16/23-4	4803	1		2				2					
NE	16/23-5	1301			2	1								
Central	15/27-9	5401			3	1		1	3	1		26		1
Central	15/28C-6	1801	1					1	1					
Central	15/30-1	2301	1		3				2					
Central	15/30-3	2401	1	1	1	1	1	2	4					
Central	16/26-3	3401	1					1						
Central	16/27A-3	3301	1		1				2					
Central	16/27A-3	3302			1				2					
Central	16/27B-4Z	3202			1				1					
Central	20/05c-4	7101							1					
Central	21/01A-19Z	2701	1		2				1					
Central	21/02-1	903	1	1				1	1					
Central	21/02-1	904							2					
SW	21/04-2	2501			2	1			2					
SW	21/15A-7	3101	1					1	1					
SW	21/15A-7	3102			1									
SE	16/29-4	3001	1	1	4		2	2	2			2	2	1
SE	16/29A-6	4501	1		1				2					
SE	16/29A-8	2601			2		1		4					
SE	16/29A-11	4201			1		1		2					
SE	16/29A-13	4301			1				2					
SE	16/29A-13Z	4401			1			1	2					
SE	16/29C-14	4601			1				2					
SE	22/02-2	3501			1									
SE	22/05A-1A	4001							1					
SE	22/05B-2	1101			4	1								
SE	22/05B-4	1001	1					1	3					
SE	22/05B-4	1002			1									
SE	22/05B-4	1003										1		

